

**URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI**


1	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: UP1 04-332/23-74/2 Žabljak: 27.03.2023 godine</p>	
.2	<p>Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva <b>POPOVIĆ ALEKSANDAR, PEROVIĆ MIODRAG i LJUMOVIĆ BORIS</b> iz Podgorice, izdaje:</p>	
3.	<p align="center">URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
4.	<p align="center">za izgradnju objekta-ata na urbanističkoj parceli UP 52 koju čine kat. parcela br. 402/2 KO Motički gaj I, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Razvršje" („Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 2/19)</p>	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	<b>POPOVIĆ ALEKSANDAR PEROVIĆ MIODRAG LJUMOVIĆ BORIS</b>
6.	<p align="center">POSTOJEĆE STANJE</p>	
	<p align="center">Prema postojećem stanju, predmetna lokacija je neizgrađena.</p>	
7.	<p align="center">PLANIRANO STANJE</p>	
7.1.	<p align="center">Namjena parcele odnosno lokacije</p>	
	<p align="center">Prema grafičkom prilogu broj 06 "Plan namjene površina" <b>UP 52 je površina za mješovite namjene.</b> <b>Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekata na površinama mješovite namjene</b></p>	

	<p>Na površinama mješovite namjene mogu se graditi objekti različitih tipova stanovanja i drugih nestambenih djelatnosti, prvenstveno društvenih i centralnih, i privrednih koje ne predstavljaju veću smetnju drugim namjenama kao i svi objekti u funkciji turizma. Na površinama mješovite namjene planirana je izgradnja objekata ugostiteljstva, turističkog smještaja, poslovanja, trgovine, pošte, turističkih biroa, socijalnih, zdravstvenih i drugih sličnih namjena. U okviru ove namjene dio objekta se može koristiti za stanovanje.</p> <p>Udio djelatnosti u ovim objektima može da bude i preko 50% pa čak i cijeli objekat da bude bez stambenog dijela.</p> <p>Na površinama mješovite namjene objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći objekti, dvojni objekti ili objekti u nizu. Postavljanje objekata kao dvojnih ili u nizu moguće je uz međusobnu saglasnost susjeda.</p> <p>Maksimalna spratnost objekata je 3 nadzemne etaže.</p> <p>Građevinska linija novih objekata je definisana u grafičkom dijelu plana. Građevinska linija definisana ovim planskim dokumentom je utvrđena kao linija do koje je moguće građenje. Građevinska linija na zemlji – GL1, koja određuje zonu u okviru koje se formira gabarit objekta za prizemlja i definisana je grafički. Građevinska linija iznad površine zemlje – GL2, kojima se određuje zona građenja za spratne etaže, grafički nije definisana, pa je građevinska linija na površini zemlje istovremeno i građevinska linija iznad površine zemlje, odnosno GL2 se poklapa sa GL1. Građevinska linija ispod površine zemlje – GL0, kojima se određuje zona građenja za podrum, grafički nije definisana, a ne može biti izvan građevinskih linija na površini zemlje. Izvan definisane građevinske linije prema ulici mogu se graditi natstrešnice ulaznih partija u objekte.</p> <p>Krovovi su kosi, većih nagiba, usaglašeni sa nagibom susjednih objekata a krovni pokrivači adekvatni ambijentni i krovnom nagibu.</p> <p>Procenat učešća zelenila je minimalno 30%.</p> <p>Parkiranje i garažiranje vozila je predviđeno u okviru urbanističke parcele.</p>
7.2.	<p>Pravila parcelacije</p> <p>Na području planskog dokumenta planirana je izgradnja objekata različitih namjena prema urbanistickim parametrima koji se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o blizerni sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG”, br.24/10 i 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata („Službeni list CG”, br.47/13) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6. Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sluzbeni list Crne Gore”, br.48/13 i 44/15).</p> <p>Parcelacija</p> <p>Podjela planskog područja izvršena je na urbanističke parcele numerički označene. Urbanističkom parcelacijom poštovane su, koliko je to bilo moguće, vlasničke parcele.</p> <p>Odstupanje od granica katastarskih parcella u formiranju urbanističkih parcella vršeno je, po pravilu, zbog formiranja saobraćanih koridora.</p> <p>Oblik i veličina parcella određeni su uglavnom prema faktičkom stanju, osim u slučajevima podjele katastarskih parcella veće površine radi izgradnje u skladu sa planom utvrđenim uslovima.</p> <p>Oblik i veličina urbanističkih parcella predstavljeni su u grafičkom prilogu.</p> <p>Lokacija za izgradnju u okviru ovog planskog dokumenta može biti jedna urbanistička parcella, dio urbanističke parcele ili više urbanističkih parcella.</p> <p>Urbanističko-tehnički uslovi se formiraju na nivou lokacije, imajući u vidu urbanističku parcellu kao cjelinu. Projektovanje i izgradnja objekata na urbanističkoj parcelli mogu se definisati kroz više faza, koje se moraju uklopiti i definisati kroz urbanističko-tehničke uslove na nivou urbanističke parcele.</p> <p>Kada se urbanistička parcella, koja je već određena ovim planskim dokumentom, ne podudara sa postojećom katastarskom parcellom (ili parcellama) kao i u drugim opravdanim slučajevima kada je potrebno izvršiti usklađivanje urbanističke parcelli sa faktičkim stanjem na terenu, vlasništvom ili katastarskim stanjem, usklađivanje urbanističke parcelli može se izvršiti kroz urbanističko – tehničke uslove.</p> <p>Na parcelli se može graditi i/ili rekonstruisati jedan ili više objekata pod uslovom da su zbirni pokazatelji u skladu sa propisanim parametrima koji se primjenjuju na nivou parcelli, računajući i određenu gustinu stanovanja.</p>
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcellama

	<p><b>Regulaciona linija</b>  Regulaciona linija u ovom dokumentu je definisana kao linija koja dijeli javnu površinu od površina predviđenih za druge namjene.  Regulaciona linija je grafički i numerički označena.</p> <p><b>Građevinska linija</b>  Građevinska linija je ovim planskim dokumentom utvrđena kao linija na, iznad i ispod površine zemlje, definisana grafički i/ili numerički, do koje je predviđeno građenje.  Građevinska linija na zemlji i iznad zemlje definisana je grafički. Građevinske linije ispod površine zemlje mogu biti izvan utvrđenih građevinskih linija na zemlji, mogu se, uz saglasnost susjeda, poklapati sa granicama parcele na kojoj se gradi objekat, uz isključivu obavezu i odgovornost investitora da izvođenjem radova i upotrebom objekta ne ugrozi susjedne objekte i parcele.</p> <p><b>Indeks zauzetosti</b>  Indeks zauzetosti je količnik izgrađene površine objekta (objekata) na određenoj parcelli i ukupne površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama. Izgrađena površina je definisana spoljašnjim mjerama finalno obrađenih fasadnih zidova i stubova etaže sa najvećom površinom.  Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže ne može biti veći od indeksa zauzetosti nadzemnih etaža.</p> <p><b>Indeks izgrađenosti</b>  Indeks izgrađenosti je količnik ukupne bruto građevinske površine objekata i površine parcele (lokacije, bloka, zone) izražene u istim mjernim jedinicama. Bruto građevinska površina objekta je zbir bruto površina svih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova.  Indeks izgrađenosti je definisan kao maksimalni za svaku pojedinačnu lokaciju i urbanističku parcelu.  U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, poslovni prostori).</p> <p><b>Vertikalni gabarit</b>  Vertikalni gabarit objekta je definisan brojem etaža. Vertikalni gabarit se definiše i za podzemne i za nadzemne etaže. Etaže se definišu nazivima koji proističu iz njihovih položaja u objektu.  Nadzemne etaže su suteren, prizemlje, spratovi i potkrovle.  Prizemlje je nadzemna etaža čija je maksimalna visina:  za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m;  za stambene prostore do 3.5 m;  za poslovne prostore do 4.5 m.  Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1.00 m konačno nivelišanog i uređenog terena oko objekta. Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00 m  Podzemna etaža je dio zgrade koji je u cjelini ispod zemlje. Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00 m. Podrum kao podzema etaža se može a ne mora graditi.  Potkrovje je dio zgrade ispod kosog krova koji se koristi u skladu sa njenom namjenom i funkcijom, a čija je najniža svjetla visina na mjestu gdje se građevinska linija potkrovila i spratova poklapaju 120 cm. Potkrovje se može graditi u novoplaniranim i rekonstruisanim objektima i u tom slučaju mijenja sprat, odnosno jedni nadzemnu etažu.</p> <p><b>Visinska regulacija</b>  Visinska regulacija definisana je spratnošću objektata gdje je visina etaža određena prema prethodno iznijetim vrijednostima.  Kota prizemlja određuje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, i to:  kota prizemlja novih objekata ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;  kota prizemlja može biti najviše 1,00 m viša od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;  za objekte na terenu sa nagibom od ulice naniže, kota prizemlja može biti najviše 0,50m niža od kote nivelete javnog puta;  za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, kota prizemlja utvrđuje se kroz urbanističke uslove prema iznijetom pristupu;  za objekte koji u prizemlju imaju poslovnu namjenu kota prizemlja može biti maksimalno 0,20m viša od kote trotoara.  <b>Parkiranje i garažiranje</b>  Parkiranje i garažiranje vozila se vrši u okviru urbanističke parcele svakog objekta, prema standardima koji su propisani, u sklopu:  parkiranja na neizgrađenom dijelu parcele</p>
--	--

	<p>podrumskih, suterenskihi prizemnih garaža.</p> <p>Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže iznosi 0.80 - (80%).</p> <p>Objekti se mogu graditi na urbanističkim parcelama koje su predviđene za izgradnju prema urbanističkim parametrima prikazanim u narednoj tabeli.</p> <p><b>Urbanističko tehnički uslovi za stanovanje manjih gustina</b></p> <p>Stanovanje manjih gustina je planirano kao porodično stanovanje sa djelatnostima, u rubnim djelovima i u nacionalnom parku i podrazumjeva izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, stanovanja sa okućnicama poljoprivrednih domaćinstava i povremenog stanovanja – kuća za odmor koje mogu biti u funkciji komplementarnog turističkog smještaja.</p> <p><b>Veličine parcele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>porodično stanovanje sa djelatnostima minimalna površina parcele je 350m<sup>2</sup>;</li> <li>porodično stanovanje u rubnim djelovima minimalna površina parcele je 300m<sup>2</sup>;</li> <li>porodično povremeno stanovanje – kuće za odmor minimalna površina parcele bez ograničenja.</li> </ul> <p><b>Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na malo i dr.);</li> <li>uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obućarske, krojačke, frizerske, fotografске radnje, peronice vozila i druge zanatske radnje);</li> <li>poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima;</li> <li>uslužnih djelatnosti (knjižara, hemijska čistionica i dr.);</li> <li>ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pansion, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.);</li> <li>zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari manjih kapaciteta i sl.);</li> <li>socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.);</li> <li>kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.);</li> <li>zabave (bilijar sale, kladionice i sl.);</li> <li>sporta(sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.);</li> <li>poslovno-administrativnih djelatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije, poslovni birovi);</li> <li>poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.);</li> </ul> <p>u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mјere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezbediti potreban, pravilima propisan broj parking mesta za korisnike.</p> <p>Obim djelatnosti u objektu treba da je usaglašen sa prostornim i funkcionalno-tehničkim uslovima organizacije poslovnih sadržaja u objektu i da se uklapa u kapacitete lokacije – parcele s tim da odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40.</p> <p>U zoni stanovanja nije dozvoljena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, autome-haničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer, drvara i sl.), proizvodni objekti male privrede, skladišta.</li> </ul> <p>U jednom stambenom porodičnom objektu mogu biti organozovane najviše 4 stambene jedinice.</p> <p>Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m<sup>2</sup>.</p> <p>Horizontalna regulacija prema javnim površinama, poljoprivrednom i šumskim površinama i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim prilozima.</p> <p>Minimalna međusobna udaljenost slobodno stoećih objekata iznosi 2,5m od ograda susjeda za objekte stanovanja sa djelatnostima i kuće za odmor, a za objekte sa okućnicama 2,5m od ograda dalje i 4,5m od ograda bližeg susjeda. Ne mogu se graditi poljoprivredni objekti u stambenom dijelu dvorišta.</p> <p>Uslovi gradnje i uređenja: indeksima izgrađenosti je obezbjeđeno da se neće dešavati obimnija izgradnja. Očekuju se radovi na izgradnji objekata u skladu sa površinom parcele, uređenje partera i slobodnih površina kao i komercijalna izgradnja na planiranim lokacijama koja bi trebalo da stvori materijalni osnov za dalje urbano opremanje. Takođe će se dozvoljavati i nadogradnja postojećih objekata do planiranih kapaciteta</p> <p>Oblikovanje i primjena materijala treba da bude u saglasnosti sa već realizovanim objektima ovoga tipa u neposrednom okruženju. Oko objekta je obavezna nivelacija i uređenje slobodnog prostora koje mora biti prilagođeno saobraćajnom rešenju, uz po potrebi omogućavanje korišćenja dijela parcele u vrijeme izgradnje saobraćajnice. To obuhvata i obavezu realizacije konačnog kolskog pristupa, mjesta za parkiranje za sve potrebe objekta i mjesta za</p>
--	---

	<p>kontejnere nakon izgradnje saobraćajnice.</p> <p>Pre dobijanja upotrebnene dozvole treba da budu uređene i zelene površine, dječja igrališta i javna rasveta.</p> <p>Kao kompatibilni sadržaji objekata sa okućnicama u stambenom dijelu dozvoljena je izgradnja ekonomskih objekata poljoprivrednog domaćinstva, prodavnice i zanatske radnje, kao i ugostiteljski objekti i manji turistički objekti za smještaj. Na ekonomskom dijelu parcele dozvoljeni su ekonomski objekti domaćinstva i objekti u funkciji poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.</p> <p>Minimalni procenat zelenih površina na parcelli je 40% princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.</p> <p><b>Položaj objekta</b></p> <p>Građevinska linija, koja određuje položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisana je za svaku urbanističku parcelu u grafičkom dijelu planskog dokumenta.</p> <p>Za slobodnostojeći stambeni objekat, rastojanje osnovnog gabarita objekta (bez ispada) od granice parcele sa bočnim susjedom je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalno 1,5m, stim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m (kod stepenišnog zida dozvoljavaju se fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta) ili</li> <li>minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 0,0m.</li> </ul> <p>Za dvojne stambene objekte, minimalno rastojanje od granice susjedne građevinske parcele na bočnom dijelu dvorišta je 3,0m.</p> <p>Za prvi ili posljednji objekat u neprekinutom nizu najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita objekta od granice parcele bočnog susjeda je 1,5m.</p> <p>Izuzetno udaljenost bočne građevinske linije objekta od granice susjedne parcele, može biti imanja uz saglasnost susjeda.</p> <p>Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili drugi ukompozicij isložen ikrovovi nagiba (<math>35^{\circ}</math> do <math>70^{\circ}</math>), sa funkcionalnim akcentima.</p> <p>Dozvoljena je izgradnj apodrumske isuterenske etaže ako nepostoje smetnje geotehničke hidrotehničke prirode.</p> <p>Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu uzvisnosti od sistem aparkiranja a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imati visinu veću od 2,40m.</p> <p>Površina podrumske i suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor ili tehnička prostorija.</p> <p>Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanja manjih gustina važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše <math>500\text{m}^2</math>.</p> <p><b>Ograđivanje</b></p> <p>Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradićem čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna).</p> <p>Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta.</p> <p>U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton).</p> <p>Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parcelli koja se ograđuje.</p> <p>Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradićem koja se sadi u osovinu granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradićem max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje.</p> <p>Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.</p> <p><b>Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila</b></p> <p>Potreban broj parking mesta obezbjediti u okviru parcele.</p> <p>Parkiranje i garažiranje vozila za celokupan kapacitet objekata mora se obezbjediti u okviru parcele (u podzemnim garažama ili na neizgrađenim djelovima parcele), po normativu 1PM po jednoj stambenoj jedinici ili apartmanu.</p> <p>Pristup parceli po pravilu je riješen sa javnog puta – ulice i to kada je parcella direktno oslonjena na javnu površinu, ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim da njegova širina ne može biti manja od 2,5m.</p> <p>U cilju obezbeđenja uslova pristupa dvorištu parcele i objektima izgrađenim u zaljeđu parcele, obezbijediti na dijelu bočnog dvorišta prolaz pored objekta minimalne širine 2,5m (preporučeno 3,0m).</p>
--	--

8.	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p>Tehničkom dokumentacijom predviđjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG" br.8/93) i Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.list CG" br.26/10 i 48/15).</p> <p><b>Seizmička aktivnost</b></p> <p>Seizmička aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9°MCS). Prostor žabljачke opštine pripada zoni 7° i 8° MCS, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata (na području opštine zemljotresi sedmog stepena mogu se очekivati u zapadnom i jugozapadnom dijelu opštine – u naseljima Pošćensko-komarskog kraja, dok se seizmički potresi osmog stepena mogu очekivati u ostalom dijelu opštine – područje Sinajevine, Šaranaca i kanjonske doline rijeke Tare). Najблиža seismogena zona ovom području nalazi se u neposrednoj okolini Berana koja može generisati zemljotrese sa maksimalnim intenzitetom do 8° MCS skale.</p>  <p><i>Privremena seismološka karta teritorije SFRJ (dio za Crnu Goru) sa elementima očekivanog maksimalnog intenzeta zemljotresa, za povratni period od 500 godina (1987. godina).</i></p> <p>Šire posmatrano, seizmičku aktivnost Crne Gore definišu pojedinačna seismogena žarišta i brojne seismogene zone neposrednog okruženja (južna i jugoistočna Srbija, jugoistočna Hrvatska, istočna Hercegovina, sjeverna Albanija). Seizmička aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9° MCS skale).</p> <p>Na osnovu geološkog sastava i tektonskog sklopa ovog terena kao i poznavanja geomorfološke građe, vršena su makro i mikroseizmička istraživanja šireg i užeg područja Žabljaka, na osnovu čega je urađena karta mikroseizmičke rejonizacije na području GUP-a Žabljak. Na bazi navedenih istraživanja i naznačene karte, ovaj teren pripada zoni 7° i 8° MCS skale, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata.</p> <p>Za očekivane maksimalne intenzite zemljotresa postoji čitav niz uputstava i standarda koji se primjenjuju pri projektovanju, građenju i održavanju konkretnih građevinskih objekata, u skladu sa stepenom seizmičnosti terena.</p> <p><b>Klimatske karakteristike</b></p> <p>Žabljaci kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa. U Naselju Žabljak neznatno se osjeća primorski klimatski uticaj i uglavnom ima umjereno - kontinentalne klimatske odlike, modifikovane reljefom koji klimu planinske okoline Žabljaka čini kontinentalno-planinskom i subplaninskom.</p> <p>Područje Žabljaka spada u područja velike oblačnosti, posebno povećana u hladnom dijelu godine.</p>
----	--

	<p>Žabljacko područje prima godišnje prosječno do 2200mm padavina. Padavine su ravnomjerno raspoređene tokom godine, izraženije su zimi nego ljeti, dok su jul i avgust najsušniji mjeseci.</p> <p>Raspored vazdušnih strujanja pored opšte cirkulacije modifikovan je lokalnim uslovima. Najučestaliji vjetrovi su sjeverni (25,4%) i južni (22,6 %), a česti su i zapadni i sjeverozapadni vjetrovi (22,6%), dok ostali duvaju znatno ređe.</p> <p>S obzirom na morfološke karakteristike područja i određene prirodne zakonomernosti klimatske karateristike na planskom području predstavljaju istovremeno i potencijal i ograničenje razvoja ovog područja koji se ogleda u sledećem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veliki broj dana u toku godine sa snježnim pokrivačem, koji često prelazi debljinu i od 1m, potencijal je za razvoj zimskog skijališnog turizma;</li> </ul> <p>Nepovoljni klimatski uslovi tokom zimskog i proljećnog perioda godine (izuzetno niske temperature vazduha sa pojavom mrazeve, velika oblačnost, snježni nameti, otapanje snježnog pokrivača u proljećnim mjesecima) utiču na dostupnost pojedinih zona i otežano funkcionisanje normalnih aktivnosti stanovnika stalno nastanjenih u ovim područjima;</p> <p>Povoljniji klimatski uslovi koji vladaju tokom ljetnjih mjeseci utiču na mogućnost odvijanja raznovrsnih turističkih programa;</p> <p>Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda srednje vrijednosti klimatskih parametara u periodu 1961-1990 godine za Žabljak - godišnji prosjek je sledeći:</p> <p>Relativna vlažnost 78 (%)</p> <p>Horizontalna vidljivost 18.4 (km)</p> <p>Oblačnost 5.8</p> <p>Pritisak (mb) 834.8</p> <p>Količina padavina (mm) 1493.6</p> <p>Temperatura vazduha (°C) 4.6</p> <p>Trajanje sijanja sunca (h) 1921.2</p> <p>Srednja minimalna temperatura (°C) 0</p> <p>Srednja maksimalna temperatura (°C) 9.8</p> <p>Napon vodene pare (mb) 7.3</p> <p>Broj dana sa padavinama 173</p> <p>Broj ljetnih dana 8</p> <p>Broj tropskih dana 0</p> <p>Broj tropskih noći 0</p> <p>Broj mraznih dana 167</p> <p>Broj ledenih dana 44</p> <p>Prema najnovijim podacima na području Crne Gore 2016. je bila godina sa temperaturama iznad klimatske normale. Prema raspodjeli centila temperatura vazduha se kretala u kategoriji vrlo toplo i ekstremno toplo dok se količina padavina kretala u kategorijama normalno, kišno i vrlo kišno. Srednja temperatura vazduha se kretala od 7 °C na Žabljaku do 18.2 °C u Budvi, dok je u Podgorici bila 17.1 °C. Odstupanja srednje temperature vazduha su bila iznad vrijednosti klimatske normale (1961-1990. godina) i kretala su se od 1 °C u Ulcinju do 3.1 °C u Rožajama, dok je Podgorici je za 1.5 °C bilo toplije od klimatske normale. Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 17. januara od 51 cm.</p> <p>Maksimalna visina snježnog pokrivača 2017 izmjerana je na Žabljaku 19. januara i iznosila je 70 cm, a srednja temperatura vazduha je bila 6,5°C .</p> <p>Klimatski ekrtemi</p> <p>2015.godine maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 6.marta od 156cm, srednja temperatura vazduha 2015. godine Žabljak 7.2 a dotadašnji maksimum 7.6 (2014.)</p> <p>24-časovne padavine (l/m<sup>2</sup>) 207.4 izmjerene 18-11-1968</p> <p>minimalna dnevna temperatura na 2 m (°C) -26.4 25-1-1963</p> <p>maksimalna 32.4°C 23-8-2007</p> <p>visina snježnog pokrivača 230 (cm) 28-2-2005</p> <p>Smjernice za zaštitu od interesa za odbranu zemlje</p> <p>Područje planskog dokumenta prema površini i namjeni na spada u kategorije koje mogu imati značaja za zaštitu od interesa za odbranu zemlje.</p> <p>Smjernice za sprečavanje i zaštitu od prirodnih katastrofa</p>
--	--

	<p>Planom su utvrđene osnovne koncepcije, smjernice i rešenja za organizaciju, uređenje i izgradnju prostora, kao preduslov za zaštitu stanovništva, fizičkih struktura, drugih materijalnih dobara i prirodnih resursa, od ugrožavanja. Od posebne je važnosti dosledna primjena postojećih tehničkih propisa za projektovanje i građenje u seizmičkim područjima.</p> <p>Prosječna gustina izgradnje je manja od one koja se predviđa po uobičajenim urbanističkim normativima, a planiran je otvoreni sistem izgradnje. Predviđeni objekti su niske spratnosti.</p> <p>Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po mogućnosti, pravilne geometrijske forme. To su forme simetrične u odnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna i slično.</p> <p>Objekate koji imaju složene gabarite u osnovi i čiji pojedini djelovi imaju različite spratnosti, kao što je ovdje slučaj sa objektom hotela, treba seizmičkim dilatacionim fugama podijeliti tako da pojedini djelovi imaju pravilne forme u osnovi i po visini i tako omogućiti projektovanje zasebnih konstruktivnih jedinica.</p> <p>Kada se sanacijom i ojačanjem postojećih objekata vrši nadgradnja objekta, preporučuje se izbjegavanje izmjenja konstruktivnog sistema postojećeg objekta. Za svaku intervenciju takve vrste, potrebno je izvršiti predhodnu statičku i seizmičku analizu objekta, sa ciljem obezbjeđivanja dokaza o mogućnosti nadgradnje. Najbezbedniji oblici nadgradnje podrazumjevaju ponavljanje postojećeg statičkog sistema na objektu, a ukoliko on ne zadovoljava propisane seizmičke uslove, potrebno je postojeću konstrukciju dovesti u kategoriju seizmički ispravne, odnosno, primjeniti sanaciju naknadnim seizmičkim ojačanjima, horizontalnim i vertikalnim serklažima.</p> <p>Na planskom području moguća je gradnja objekata različite spratnosti, uz primjenu standardnih građevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata. Takođe mogu biti zastupljeni različiti konstruktivni sistemi. Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidarije, ojačane sa horizontalnim i vertikalnim serklažama i armirane zidarije različitog tipa. Običnu zidariju, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažama može se primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 etaže).</p> <p>Temelje projektovati tako da se eliminišu diferencijalna slijeganja, sa dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.</p> <p>Treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.</p> <p>U oblasti zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list RCG" 13/2007) i podzakonskim aktima.</p>
--	---

9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	<p>Smjernice za zaštitu životne sredine</p> <p>Koncept zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine usmjeren je na uspostavljanje održivog upravljanja prirodnim vrijednostima, prevenciji, smanjenju i kontroli svih oblika zagađivanja.</p> <p>Prevencija zagađenja i ugrožavanja životne sredine predpostavlja: 1) utvrđivanje jasnih tehničko-tehnoloških uslova u pogledu lociranja potencijalnih zagadivača, kroz obaveznu izradu studija procjena uticaja; i 2) poštovanje režima očuvanja i korišćenja područja zaštićenih prirodnih dobara, izvorista vodosnabdijevanja, šuma, poljoprivrednog zemljišta, javnih zelenih površina, rekreacionih područja, koji su utvrđeni planom širih teritorijalnih, a na osnovu odgovarajućih zakonskih akata i predmetnih programa.</p> <p>U cilju obezbjeđenja održivog razvoja, neophodno je poštovati ekološke odrednice pri izgradnji objekata i infrastrukturnih sistema i uređenju terena, spriječiti upuštanje zagadenih otpadnih voda u prirodnu sredinu, kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, uništavanje i staništa i uzneniravanje životinja naročito u reproduktivnom ciklusu. Mjere koje se tiču, vodosnabdijevanja, zaštite voda i tretmana otpadnih voda, razrađeni su u odgovarajućem dijelu ovog plana, a ovdje se apostrofiraju kao nedjeljivi činilac životne sredine, koji iz aspekta njene zaštite i unapređenja ima prioritet.</p> <p>Uslovi za odnošenje čvrstog komunalnog otpada</p> <p>Problem komunalnog i opasnog otpada riješavati u skladu sa zakonskim propisima, uz primjenu savremenih tehnologija sakupljanja, separacije, reciklaže i odlaganja. U cilju omogućavanja adekvatnog sakupljanja i evakuacije otpada, na planskom području je predviđeno postavljanje kontejnera unutar urbanističke parcele na ulaznom dijelu, gdje projektom uređenja treba predvidjeti poseban prostor za postavljanje kontejnera. ZapremINU kontejnera odrediti prema površini objekta, imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada, u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem.</p> <p>Na mjestu sakupljanja obezbijediti primarnu selekciju otpada odvajanjem kontejnera za staklo, plastiku i metal.</p>

	<p>U toku izgradnje objekata na gradilištu obavezno odvojeno prikupljati: šut i drugi sličan građevinski otpad, opasan otpad (lijepkovi, boje, rastvarači i druga građevinska hemija i njihova ambalaža) komunalni otpad.</p>
10.	<p><b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b></p> <p>Zelenilo individualnog stanovanja Jedna dobro uređena parcela od velikog značaja je vlasniku, ali i samom naselju u kom se nalazi, jer doprinosi njegovoj atraktivnosti i pozitivnom opštem utisku. Sve ove zelene površine predstavljaju neodvojivi dio sistema zelenih površina jednog grada. Principi uređenja i smjernice: U početnoj fazi, prije projektovanja, izvršiti obaveznu pejzažnu taksaciju na parceli, u cilju zaštite svih vitalnih primjeraka biljnog materijala, i uklopiti ih u buduće projektantsko rješenje; Ove zelene površine, treba planirati ako je moguće, po principu predvrt a vrt; Ulagani, prednji dio vrta treba da ima prije svega estetski značaj, privlačnog projektantskog rešenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro održavanim travnjakom i cvjetnjakom, bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvjetljenjem, i da bude u skladu sa ogradiom i arhitekturom objekta. Zadnji dio vrta rješavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i druženje, i zavisno od veličine planirati određeni broj stabala visokih lišćara koji će u toku ljetnih mjeseci pružiti potrebnu sjenku, pergolu, voćnjak, prostor za igru djece, mjesto za roštilj, česmu, bazen; Čitav prostor dvorišta, u odnosu na želje vlasnika može da bude izolovan od susjeda, intiman, sa interesantnim vizurama, stazama od materijala koji odgovaraju arhitekturi objekta i kompozicionom rešenju; Ako je saobraćajnica, ili neki drugi izvor buke i zagađivanja blizu, napraviti zeleni tampon granicom parcele, odnosno formirati zaštitno zelenilo moguće širine; Površina pod zelenilom je min. 40 %.</p>
11.	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p> <p>Smjernice za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara Prostor DUP-a Razvršje predstavlja dio kontaktног područja Nacionalnog parka Durmitor koje je definisano kao zaštitna zona za koju je predviđen sledeći režim: zaštita od ugrožavanja neplanskom izgradnjom u okruženju na njegovim glavnim saobraćajnim prilazima; obezbjeđenje od strane šumarstva gazdovanja šumama po Zakonu o šumama, na osnovu šumsko-privrednih osnova; veći industrijski zanatski pogoni, skladišta opasnih materijala, servisi, deponije i sl. koji spadaju u zagađivače vazduha i izvora buke ne smiju da budu locirani u ovoj zoni; za sva naselja na saobraćajnim pristupima uz granicu Parka koja su obuhvaćena ovim režimom izgradnja i uređenje biće regulisni odgovarajućim urbanističkim planovima, dok će za ostala naselja biti utvrđeni okvirni uslovi izgradnje i uređenja. Kontaktno područje Nacionalnog parka Durmitor, bogatstvo, raznovrsnost i očuvanost, biljnog i životinjskog svijeta, kao jednu od prioritetnih obaveza nameće očuvanje ekosistema i preduzimanje adekvatnih mjera njihove zaštite, uređivanja i unapređivanja, kroz plansko i racionalno korišćenja prostora i njegovu optimalnu valorizaciju. Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ambijenta koji ovaj prostor čini prepoznatljivim. Naročito je važno spriječiti neplansko uklanjanje vegetacije i unošenje alohtonih biljaka i životinja u svim oblicima korišćenja prostora i zaustaviti nekontrolisano disperzno širenje naselja prema granicama nacionalnog parka. Pri projektovanju objekata i uređenju terena voditi računa da savremena funkcionalna cjelina bude usaglašena sa ambijentom i tradicionalnim obrascima građenja, da unapređuje način korišćenja i izgled područja u skladu sa karakteristikama lokacije i doslednom primjenom ekoloških normi. Kod rešavanja građevinskih struktura, poželjno je koristiti određene detalje iz kulturnog nasleđa koji se mogu stilizovati, i tako doprinijeti boljem uklapanju u okolnu sredinu. Urbanističko i arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvažava karakteristični ambijent područja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike uređenog turističkog centra. Postojeće zelenilo koristiti u najvećoj mogućoj mjeri u uređenju otvorenih površina. Prilikom izvođenja radova obezbijediti sve potrebne mjere za zaštitu kulturnih dobara koja bi mogla biti ugrožena, a</p>

	<p>ako se nađe na objekte za koje se osnovano pretpostavlja da spadaju u režim zaštite, neophodno ih je sačuvati na mjestu i u položaju u kome su otkriveni i o tome bez odlaganja obavijestiti nadležni organ uprave u skladu sa propisima.</p> <p>Na lokalitetima predviđenim za izgradnju, prema raspoloživim podacima, nema arheoloških nalazišta. Planom je predviđeno da, ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na nalazište ili nalaze za koje se može pretpostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosno nalaze Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najblžoj javnoj ustanoviza zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom ipoložajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.</p>
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sluzbeni list Crne Gore“, br.48/13 i 44/15).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv</li> </ul>
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	<p>Priključenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeća.</p> <p>Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.</p>
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	<p><b>SAOBRĀCAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Detaljnim urbanističkim planom „Razvršje“ Opština Žabljak – grafički prilog-Plan saobraćaja -.</li> <li>-Parkiranje rješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata.</li> <li>-Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.</li> </ul>

17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi	
	<p>Evakuacija otpada Potrebno je obezbijediti direktni i neometan pristup lokacijama za smeće, pri čemu maksimalno rastojanje od pretovarnog mesta do komunalnog vozila iznosi 15m (maksimalno ručno guranje kontejnera) po ravnoj podlozi bez stepenica. Sudovi za smeće moraju biti smješteni u okviru parcele u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradom i sl.</p> <p>Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke: Zakon o elektronskim komunikacijama ( "Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17, 49/19) Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje I gradnja drugih objekata ( "Sl.list CG", br.33/14) Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ( "Sl.list CG", br.41/15) Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ( "Sl.list CG", br.59/15) - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i - adresu web portala <a href="http://geoportal.ekip.me/">http://geoportal.ekip.me/</a> <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture. Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ( "Sl.list CG", br.52/14)</p>	
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	<p>Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/9) i ("Sl.list CG", br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl.list CG, br.23/14, 32/15 i 75/15).</p> <p>Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata ("Sl.list CG", br. 47/13).</p>	
19.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	UP 52
	Površina urbanističke parcele m <sup>2</sup>	468
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,30

	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,60
	Bruto građevinska površina objekata (max BRGP) m <sup>2</sup> Maksimalna P pod objektom m <sup>2</sup>	280,80  140,40
	Maksimalna spratnost objekata	P+1+PK
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Za sve urbanističke pacele potrebe za parkiranjem treba rješavati u okviru parcele, saglasno normativima iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak. Normativi sa potrebnim brojem parking mesta iz Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, su uskladjeni sa stepenom motorizacije za opštinu Žabljak, koji iznosi 250PA/1000 stanovnika (prema smjernicama iz Prostorno urbanističkog plana opštine Žabljak do 2020. god.). Nakon korekcije (faktor 0.50) potrebno je obezbjediti sljedeći broj parking mesta za osnovne grupe gradskih sadržaja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• stanovanje (na 1000m<sup>2</sup>).....8PM (lokalni uslovi 6- max9PM)</li> <li>• poslovanje (na 1000m<sup>2</sup>).....15PM (lokalni uslovi 5-max 20PM)</li> <li>• trgovina (na 1000m<sup>2</sup>).....30PM (lokalni uslovi 20-max 40PM)</li> <li>• restorani (na 1000m<sup>2</sup>).....60PM (lokalni uslovi 20-max 100PM)</li> <li>• hoteli (na 1000m<sup>2</sup>).....15PM (lokalni uslovi 10- max 20PM)</li> </ul>
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Dalja realizacija planskog dokumenta odvijaće se kroz izradu i realizaciju projekata pojedinačnih objekata sa objekatima infrastrukture. Arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvažava karakteristični ambijent područja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike uređene urbane sredine. Rešenje građevinskih struktura u oblikovnom i likovnom pogledu mora da odgovara klimatskim karakteristikama područja. Prostorno oblikovanje treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekata, tako da objekti imaju prepoznatljivost i arhitektonski izraz adekvatan funkciji, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cjele viti prostornog rešenja, u skladu sa već formiranim ambijentom. U projektovanju objekata je moguće koristiti savremene i tradicionalne materijale, vodeći računa o usaglašenosti likovnog izraza i ambijenta. Spoljna obrada objekata-fasada, mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata. Preporučuje se upotreba savremenih

	<p>materijala koji daju mogućnost za originalna arhitektonска rešenja, a istovremeno su dobra zaštita objekata.</p> <p>Zavisno od arhitektonskog rešenja, od prirodnih materijala prednost dati kamenu i drvetu.</p> <p>Krovove objekata predviđeti kao kose, nagiba usaglašenih sa arhitektonskim konceptom i odabranim krovnim pokrivačem, sa svim potrebnim slojevima izolacije.</p> <p>Kolorit objekata uskladiti sa projektovanom formom, ambijentom, klimatskim uslovima i funkcijom, imajući istovremeno u vidu hrvatski tretman okolnih struktura.</p> <p>Za ograde, oluke, okove i slične elemente koristiti nekorozivne materijale.</p> <p>Posebnu pažnju posvetiti uređenju otvorenih površina, uz nastojanje da se nadgrade i afirmišu osnovne karakteristike lokacije.</p> <p>Uređenje otvorenih površina prilagoditi namjeni objekata, ambijentu i klimatskim uslovima. Različitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera, sa ciljem da se obezbijedi spontano korišćenje i prijatan doživljaj u prostoru, ostvarujući, kroz usklađivanje elemenata parterne obrade,</p> <p>oblikovno, a po potrebi i funkcionalno, povezivanje sa parternim cijelinama susjednih objekata.</p> <p>Zastupljenost i obradu zelenih površina realizovati u skladu sa uslovima i smjernicama iz odgovarajućeg priloga plana (pejzažna arhitektura).</p> <p>Kod obrade trotoara i pješačkih staza ostvariti upotrebnu funkciju i zadovoljiti estetske kriterijume primjenom materijala za završnu obradu (kamene ploče, behaton elementi, kamene kocke i drugo).</p> <p>Pravilnim izborom urbane opreme (elemenata za sjedenje i odmor, korpi za otpatke, žardinjera i drugo), likovnim intervencijama (skulpture, instalacije, vodeni efekti...), elementima vizuelnih komunikacija (glasne table, bilbordi, putokazi...) i cjelokupnim urbanim dizajnom doprinijeti ambijentalnoj vrijednosti prostora.</p>
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	<p>Smjernice za povećanje energetske efikasnosti</p> <p>Obavezuju se investitori i projektanti da teže postizanju optimalnih odnosa između arhitekture i potrebne energije objekta kroz pažljivo određenje sledećih komponenti:</p> <p>orientacija i dispozicija objekta,</p> <p>oblik objekta,</p> <p>nagib krovnih površina,</p> <p>boje objekta,</p> <p>toplotna akumulativnost objekta,</p> <p>ekonomska debljina termoizolacije,</p> <p>razuđenost fasadnih površina i sl.</p> <p>Na planu racionalizacije potrošnje energije, predlaže se racionalnost, u okvir koje je osnovna mjeru, poboljšanje toplotne izolacije prostorija, tako da se u zimskom periodu zadržava toplota a u ljetnjem sprječava nepotrebno zagrijavanje, zatim odgovarajuća orijentacija i veličina otvora, i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih</p>

izvora energije.

#### *Mjere energetske efikasnosti*

Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasvjete upotrebom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom(LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Urbanističkog projekta.

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja.

Na osnovu klimatskih parametara se može zaključiti da ovo područje spada u područja sa povoljnim osnovnim parametrima za moguće korišćenje energije neposrednog sunčevog zračenja.

Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristina tri načina:

pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora,  
aktivno-sistem kolektora za pripremu tople vode,  
fotonaponskesunčane ćelije za proizvodnju električne energije.

Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije– zagrijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarnikolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije).

U ukupnom energetskom bilansu stambenih objekata, važnu ulogu imaju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orientacije stambenih objekata prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi,dokprozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici.

Pretjerano zagrijavanje ljeti treba sprječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim sunčanim zastorima od materijala koji sprječavaju prodor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom, prirodnim provjetravanjem i sl.

Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremeni pasivni stambeni objekti danas definišu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.

Za izvođenje objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu2002/91/EC Evropskog parlamenta(Directive 2002/91/ECof the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the

		energyperformance of buildings(OfficialJournalL 001,04/01/2003)/o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima stambenog objekta, kome rok važenja nije duži od 10god. Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sve obuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.
21.	DOSTAVLJENO:	Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje i u spise predmeta .
22.	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić
23.	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
24		SEKRETAR Sava Zeković
25	PRILOZI	
	Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

		<p>energyperformance of buildings(OfficialJournalL 001,04/01/2003)/o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima stambenog objekta, kome rok važenja nije duži od 10god.</p> <p>Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoći fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sve obuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.</p>
21.	DOSTAVLJENO:Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje i u spise predmeta .	
22.	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić <i>Mlynić</i>
23.	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
24		 <p>SEKRETAR Sava Zeković <i>Zeković</i></p>
25	PRILOZI	
	Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

*Detaljni urbanistički plan Razvojske*

Upstena lawajak							
25	305	SMG	SMG	0,00	91,50	0,00	0,30
26	566	SMG	SMG	70,00	169,80	0,12	0,30
27	719	SMG	SMG	0,00	215,70	0,00	0,30
28	1.103	MN	SMG	330,90	0,00	0,30	0,00
29	781	SMG	SMG	0,00	226,50	0,00	0,30
30	982	SMG	SMG	78,00	294,60	0,25	0,30
31	352	SMG	SMG	0,00	105,60	0,00	0,30
32	236	SMG	SMG	0,00	70,80	0,00	0,30
33	291	SMG	SMG	0,00	87,30	0,00	0,30
34	300	SMG	SMG	0,00	90,00	0,00	0,30
35	769	SMG	SMG	0,00	230,70	0,00	0,30
36	2.203	SMG	SMG	154,21	452,00	0,07	0,20
37	407	SMG	SMG	61,00	112,10	0,15	0,30
38	592	SMG	SMG	26,02	177,60	0,04	0,30
39	296	SMG	SMG	0,00	89,00	0,00	0,30
40	407	SMG	SMG	111,00	111,00	0,27	0,27
41	459	SMG	SMG	99,00	99,00	0,22	0,22
42	621	SMG	SMG	0,00	186,30	0,00	0,30
43	790	SMG	SMG	0,00	237,00	0,00	0,30
44	313	SMG	SMG	65,00	93,90	0,21	0,30
45	308	SMG	SMG	0,00	92,40	0,00	0,30
46	287	SMG	SMG	0,00	86,10	0,00	0,30
47	295	SMG	SMG	57,00	88,50	0,19	0,30
48	942	SMG	SMG	97,00	282,60	0,10	0,30
49	434	SMG	SMG	0,00	130,00	0,00	0,30
50	459	SMG	SMG	0,00	137,70	0,00	0,30
51	398	SMG	SMG	0,00	119,40	0,00	0,30
52	468	MN	SMG	0,00	140,40	0,00	0,30
53	50	IOE	SMG	0,00	12,00	0,00	0,24
54	506	MN	SMG	0,00	151,80	0,00	0,30
55	425	MN	SMG	0,00	127,50	0,00	0,30

**STANJEDEN ISTI ČIME URENE - OPŠINSKI PROPSI UTOJ UZ/13  
TOPOGRAFSKO - KATASTARSKI PLAN**


**LEGENDA**

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

01	OZNAKE PRELOMINIH TAKĀKA GRANICE PLANA
	Stanđani objekat
	Pomoćni objekat
	Drevni objekat
	Objekat u izgradnji
	Ljepotljivac
	Plaća
	Tunelj
	Brijesna
	Stolica trgovine/činca
	Stepenice
	Trešnjevi medunarodni
	Terasni određivač
	Zid
	Zemna ograda
	Zemna ograda na zidu
	Gredana ograda
	Gredana ograda na zidu
	Drevna ograda
	Drevna ograda na zidu
	Gredana greda
	Sadlo
	Drevni akcijski stab
	Briovski akcijski stab
	Gredani akcijski stab
	Stab slatkodrvog gordeni
	Granica smjernja
	Granica kat. optizme
	Granica kat. parada
	Punti

**KO MOTIČKI GAJ I**

6K10-21-9



**DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"**

Odgovorni planer	Dragan Đurićević d.o.o.	INVESTITOR:
Planer faze	Ivan Delić d.lgeo.	OPština ŽABLJAK
Saradnik	Milos Pejatović d.lgeo.	CRNA GORA
	Bojan Bošković d.lgeo.	
	Nenad Bošković d.lgeo.	
	Marija Obradović d.lgeo.	

FIZIO	PLAN	Datum
		januar 2019.g.
		Razmjer
		1:1000
		Broj prtljaga
		01



## PLAN NAMJENE POVRŠINA

### LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA  
GRANICA NACIONALNOG PARKA "URMIJE"

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1

PLAN NAMJENE POVRŠINA

POVRSINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE

(M) Površine za mješovite namjene

(Mn) Površine za turizam - hoteli

(T) Površine za turizam - motel

(P) Površine za državno poljoprivredno zemljište

(Sp) Površine za sport i rekreaciju

(Op) Ostale prirodne površine

(Sm) Šume sa posebnom namjenom

(Z) Zaštitne šume

(Pr) Površine za pešačno uređenje javne namjene


(Cr) Površine za državski sagradilišta

(O) Površine ostale i komunalne infrastrukture

(E) Površine za objekte elektroenergetske infrastrukture


6K10-21-9

### O MOTIČKI GAJI



OPREĐIVAČ PLANΑ:	EUROPROJECT D.O.O.	INVESTITOR:	Datum
	City Kvart, Lanište 5, Ulica 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE).	OPština ŽABLJAK CRNA GORA	januar 2019.g.
Odgovorni planer	Dragutin Đurić d.o.o.	Faza	Razmjer
Planer faze	Dragutin Đurić d.o.o.	PLAN	1:1000
Saradnik		PLAN NAMJENE POVRŠINA	Broj prikaza <b>06</b>

### DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZRŠJE"



## LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

ZDANICA URBANISTIČKE BABCEI E

卷之三

UZNARA URBANISIČKE FARCELE

**PLAN ŽELENIH / SLOBODNIH POVRŠINA**

ZEI ENIII O IAVNE NAM IENE

ZELENIEU UZ SĄCBIV CIR. 419

ZELENILÓ OGРАНИЧЕНИЕ НАМІЖНЕ

ZELENILO INDIVIDUALNIH STAMBER

ZEIENII O POSSI OWNII OBJEKATA

THE KAMOVA

ZELENLUŽA TURIZAM (HOLE)


SPORTSKO - REKREATIVNE POVRŠINE


ZELENILO SPECIJALNE NAMJENE

THE INTERSTITIUM


卷之三


KOMOTÍČKI GAJ I












## **STANJE I PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE**

### **LEGENDA**


- - GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- - GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

### **STANJE I PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE**

- VODOVOD
- - - - - PLANIRANI VODOVOD
- POSTOJEĆI REZERVOAR
- - - - - FEKALNA KANALIZACIJA - PLANIRANI KANALIZACIONI VOD
- FEKALNA KANALIZACIJA - SMJER ODVOЂENJA
- [ ] FEKALNA KANALIZACIJA - PLANIRANO REVIZIONO OKNO
- - - - - ATMOSferska kanalizacija - PLANIRANI KANALIZACIONI VOD
- ATMOSferska kanalizacija - SMJER ODVOĐENJA
- [ ] ATMOSferska kanalizacija - PLANIRANO REVIZIONO OKNO



**KO MOTIČKI GAJ I**



# STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

## LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1

## STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

	PLANIRANA TRAFOSTANICA
	TRAFOSTANICA
— — — — —	— 10 KV KABAL - PLANIRANI
— — — — —	TRAŠA DV 10KV - POSTOJECI


## PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE


	VRHULJAK
	OSOVINA SAOBRAĆAJNICE
	OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA
	OZNAKA PRESTJEKA SAOBRAĆAJNICA
	NAZIV SAOBRAĆAJNICE
	KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE
	PJEŠAČKE POVRŠINE
	ŽIČARA

IZDRAZIVAC PLANA	INVESTITOR:
	OPĆINA ZABLAJK CRNA GORA
Europroject d.o.o.	Datum
City kvart, Ljubija 5, Ulica 22, Biogr., 81000 Podgorica (MNE)	1. jun 2019. g.
	Razmjer
	1:1000
	Broj plošča
	<b>10</b>

## DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Dragutin Đurićević d.i.b.	Faza PLAN
Planer faze	Velimir Brakočević d.i.e.	STANJE I PLAN
Saradnik		ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE






*Detaljni urbanistički plan "Razvrsje"*  
 "Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19  
**STANJE I PLAN ELEKTRONSKE  
KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE**

**LEGENDA**

*****	GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
*****	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
UP 1	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
STANJE I PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE	
TK PODZEMNI VOD	
PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - PVC (d исп. 2x2x0110)	
PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - PVC (d исп. 1x2x0110)	
TK OKNO	
PLANIRANO TK OKNO	
IVČNJAK	
OSOVINA SAobraćajnice	
1.	OZNAKA MESTA PRILJUČKA
A	OZNAKA PRESEKA SAobraćajnice
KOLSKO - PASEČKE POUŠINE	
PIJEĀKE POUŠINE	
ZIĆARA	
OPREDAVAC PLANA	
EUBRO PROJEKT	
OPština Zabljak	INVESTITOR:
Crna Gora	OPština Zabljak
	Crna Gora

**DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"**

Opisovanje	Faza	Datum
planer	Dragan Đurićević d.o.o.	June 2019.g.
Planer	Rodoljub Mitrić d.o.o.	Razmjerja
Izaziv		1:1000
Saradnik		Broj priloga
		11





## PLAN PARCELACIJE

### LEGENDA

- \*\*\*\*\* GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- REGULACIONA LINIJA
- REGULACIONA LINIJA
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- TAKĆE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE I REGULACIONE LINIJE

UP 1

○<sup>st</sup>

6K10-21-9

KO MOTIČKI GAJ I


### DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

OBREDBAC PLANIA:	EUROPROJEKT D.O.O.	INVESTITOR:	OPština ŽABLAJ CRNA GORI
	City Kvart, Laramis S, Blok 0001, Podgorica (MNE).		


12

### DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

Odgovorni planer	Faza	Datum
Dragutin Dubljević d.o.o.	PLAN	januar 2019.g.
Planer faze	Dragutin Dubljević d.o.o.	Raznjeđa
Sarednik	PLAN PARCELACIJE	1:1000
		Broj priloga
		12



6K10-11-18




COORDINAS X Y ELEVACIONES PARA LA REGULACION DE LIMA.

BRO. X Y ELEVACIONES PARA LA REGULACION DE LIMA.

BRO.	X	Y	ELEVACIONES PARA LA REGULACION DE LIMA.
1	6591472.209	777951.38	6591472.209
2	6591506.959	777951.38	6591506.959
3	6591507.733	777951.38	6591507.733
4	6591507.733	777951.38	6591507.733
5	6591507.733	777951.38	6591507.733
6	6591507.733	777951.38	6591507.733
7	6591507.733	777951.38	6591507.733
8	6591507.733	777951.38	6591507.733
9	6591507.733	777951.38	6591507.733
10	6591507.733	777951.38	6591507.733
11	6591507.733	777951.38	6591507.733
12	6591507.733	777951.38	6591507.733
13	6591507.733	777951.38	6591507.733
14	6591507.733	777951.38	6591507.733
15	6591507.733	777951.38	6591507.733
16	6591507.733	777951.38	6591507.733
17	6591507.733	777951.38	6591507.733
18	6591507.733	777951.38	6591507.733
19	6591507.733	777951.38	6591507.733
20	6591507.733	777951.38	6591507.733
21	6591507.733	777951.38	6591507.733
22	6591507.733	777951.38	6591507.733
23	6591507.733	777951.38	6591507.733
24	6591507.733	777951.38	6591507.733
25	6591507.733	777951.38	6591507.733
26	6591507.733	777951.38	6591507.733
27	6591507.733	777951.38	6591507.733
28	6591507.733	777951.38	6591507.733
29	6591507.733	777951.38	6591507.733
30	6591507.733	777951.38	6591507.733
31	6591507.733	777951.38	6591507.733
32	6591507.733	777951.38	6591507.733
33	6591507.733	777951.38	6591507.733
34	6591507.733	777951.38	6591507.733
35	6591507.733	777951.38	6591507.733
36	6591507.733	777951.38	6591507.733
37	6591507.733	777951.38	6591507.733
38	6591507.733	777951.38	6591507.733
39	6591507.733	777951.38	6591507.733
40	6591507.733	777951.38	6591507.733
41	6591507.733	777951.38	6591507.733
42	6591507.733	777951.38	6591507.733
43	6591507.733	777951.38	6591507.733
44	6591507.733	777951.38	6591507.733
45	6591507.733	777951.38	6591507.733
46	6591507.733	777951.38	6591507.733
47	6591507.733	777951.38	6591507.733
48	6591507.733	777951.38	6591507.733
49	6591507.733	777951.38	6591507.733
50	6591507.733	777951.38	6591507.733
51	6591507.733	777951.38	6591507.733
52	6591507.733	777951.38	6591507.733
53	6591507.733	777951.38	6591507.733
54	6591507.733	777951.38	6591507.733
55	6591507.733	777951.38	6591507.733
56	6591507.733	777951.38	6591507.733
57	6591507.733	777951.38	6591507.733
58	6591507.733	777951.38	6591507.733
59	6591507.733	777951.38	6591507.733
60	6591507.733	777951.38	6591507.733
61	6591507.733	777951.38	6591507.733
62	6591507.733	777951.38	6591507.733
63	6591507.733	777951.38	6591507.733
64	6591507.733	777951.38	6591507.733
65	6591507.733	777951.38	6591507.733
66	6591507.733	777951.38	6591507.733
67	6591507.733	777951.38	6591507.733
68	6591507.733	777951.38	6591507.733
69	6591507.733	777951.38	6591507.733
70	6591507.733	777951.38	6591507.733
71	6591507.733	777951.38	6591507.733
72	6591507.733	777951.38	6591507.733
73	6591507.733	777951.38	6591507.733
74	6591507.733	777951.38	6591507.733
75	6591507.733	777951.38	6591507.733
76	6591507.733	777951.38	6591507.733
77	6591507.733	777951.38	6591507.733
78	6591507.733	777951.38	6591507.733
79	6591507.733	777951.38	6591507.733
80	6591507.733	777951.38	6591507.733
81	6591507.733	777951.38	6591507.733
82	6591507.733	777951.38	6591507.733
83	6591507.733	777951.38	6591507.733
84	6591507.733	777951.38	6591507.733
85	6591507.733	777951.38	6591507.733
86	6591507.733	777951.38	6591507.733
87	6591507.733	777951.38	6591507.733
88	6591507.733	777951.38	6591507.733
89	6591507.733	777951.38	6591507.733
90	6591507.733	777951.38	6591507.733
91	6591507.733	777951.38	6591507.733
92	6591507.733	777951.38	6591507.733
93	6591507.733	777951.38	6591507.733
94	6591507.733	777951.38	6591507.733
95	6591507.733	777951.38	6591507.733
96	6591507.733	777951.38	6591507.733
97	6591507.733	777951.38	6591507.733
98	6591507.733	777951.38	6591507.733
99	6591507.733	777951.38	6591507.733
100	6591507.733	777951.38	6591507.733

75

F551488-2007-774007-29








СУДБИВНИ ПЛАН УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ

**LEGENDA**

*****	GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
	GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
-----	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
.....	REGULACIONA LINIJA
—	GRAĐEVINSKA LINIJA
—	TACKE GRAĐEVINSKE LINIJE
◎	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
UP 1	SADRŽAJSTVO OBIEKTA
P+1	POSTOJECI OBIEKAT







EKO




Figure 10: A contour plot showing a shaded region bounded by two curves. The horizontal axis is labeled 'Gy' and the vertical axis is labeled 'Gx'. Contour lines are labeled with values such as 0.148354, 0.148355, 0.148356, etc. A diagonal line segment is shown within the shaded region.

110	6591504.21	778354.81	474	6590542.87	778364.91	835	6591467.24	778327.49	1202	6591400.12	778558.35
111	6591501.01	753427.70	475	6590542.87	778360.76	839	6591501.54	7677867.57	1203	6591390.50	77845.22
112	6591537.71	773346.33	476	6590540.22	778361.82	840	6591539.16	778641.52	1205	6591532.48	77852.49
113	6591537.71	773519.80	477	6590540.22	778362.84	841	6591539.16	778641.52	1205	6591532.48	77852.49
114	6591350.81	778514.76	478	6590549.42	778358.14	842	6591539.02	778666.13	1206	6591532.48	77852.15
115	6591350.81	778506.81	479	6590549.42	778359.93	843	6591539.02	77867.50	1207	6591532.48	77852.15
116	6591657.71	778369.57	480	6591310.14	66917821.37	844	6591539.81	77866.23	1208	6591330.69	77853.40
117	6591595.61	777816.19	481	6591501.94	777804.04	845	6591539.81	77862.29	1209	6591330.95	77853.69
118	6591410.47	777827.33	482	6590538.88	76147.8956.11	846	6591539.81	754.28	1210	6591330.95	7784.04
119	6591438.11	777837.95	483	6590538.71	777839.51	847	6591539.81	751.93	1211	6591330.95	7783.21
120	6591316.38	7784.54	484	6590538.71	777839.51	848	6591539.81	753.00	1212	6591330.95	7783.36
121	6591408.23	777781.73	485	6590523.01	778101.74	849	6591539.81	724.72	1213	6591330.95	7783.00
122	6591416.81	777881.19	486	6590523.01	778101.74	850	6591539.81	724.72	1214	6591330.95	7783.02
123	6591439.28	777811.50	487	6590523.01	778101.74	851	6591539.81	724.72	1215	6591330.95	7783.22
124	6591346.71	777809.53	488	6590523.01	778101.74	852	6591539.81	724.72	1216	6591330.95	7783.24
125	6591472.74	777952.47	489	6590979.83	7467.737.4	853	6591539.81	724.72	1217	6591330.95	7783.60
126	6591472.39	777955.19	490	6590979.83	7467.737.4	854	6591539.81	724.72	1218	6591330.95	7783.71
127	6591471.73	777955.38	491	6590919.01	777830.5	855	6591539.81	724.72	1219	6591330.95	7783.72
128	6591473.92	777956.92	492	6590923.01	778101.74	856	6591539.81	724.72	1220	6591330.95	7783.72
129	6591473.92	777956.92	493	6590923.01	778101.74	857	6591539.81	724.72	1221	6591330.95	7783.72
130	6591474.26	777835.50	494	6590979.83	724.72	858	6591539.81	724.72	1222	6591330.95	7783.72
131	6591465.80	777834.62	495	6591738.67	777777.02	859	6591539.81	724.72	1223	6591330.95	7783.72
132	6591430.96	777835.00	496	6591738.67	777777.02	860	6591539.81	724.72	1224	6591330.95	7783.72
133	6591433.24	777835.00	497	6591623.92	777722.73	861	6591539.81	724.72	1225	6591330.95	7783.72
134	6591472.57	777835.18	498	6591620.52	777722.68	862	6591539.81	724.72	1226	6591330.95	7783.72
135	6591776.62	777830.55	499	6591627.63	777812.27	863	6591539.81	724.72	1227	6591330.95	7783.72
136	6591776.24	777830.52	500	6591756.50	777812.67	864	6591539.81	724.72	1228	6591330.95	7783.72
137	6591441.14	777815.67	501	6591752.81	777816.80	865	6591539.81	724.72	1229	6591330.95	7783.72
138	6591430.90	777847.74	502	6591752.76	777815.08	866	6591539.81	724.72	1230	6591330.95	7783.72
139	6591733.33	777826.38	503	6591739.84	777815.07	867	6591539.81	724.72	1231	6591330.95	7783.72
140	6591402.32	777823.78	504	6591739.81	777814.19	868	6591539.81	724.72	1232	6591330.95	7783.72
141	6591417.45	777834.21	505	6591739.81	777814.39	869	6591539.81	724.72	1233	6591330.95	7783.72
142	6591448.83	777827.44	506	6591628.68	777814.83	870	6591539.81	724.72	1234	6591330.95	7783.72
143	6591324.25	777827.44	507	6591628.68	777814.83	871	6591539.81	724.72	1235	6591330.95	7783.72
144	6591012.40	777847.87	508	6591739.81	777820.11	872	6591539.81	724.72	1236	6591330.95	7783.72
145	6591012.40	777848.59	509	6591739.81	777820.56	873	6591539.81	724.72	1237	6591330.95	7783.72
146	6590982.23	777826.85	510	6591739.81	777820.56	874	6591539.81	724.72	1238	6591330.95	7783.72
147	6591402.32	777817.51	511	6591739.81	777817.51	875	6591539.81	724.72	1239	6591330.95	7783.72
148	6591502.77	777812.67	512	6591649.72	777818.34	876	6591539.81	724.72	1240	6591330.95	7783.72
149	6591417.45	777834.84	513	6591739.81	777818.34	877	6591539.81	724.72	1241	6591330.95	7783.72
150	6591691.12	777776.14	514	6591626.58	777818.85	878	6591539.81	724.72	1242	6591330.95	7783.72
151	6591691.33	777776.31	515	6591627.11	777819.13	879	6591539.81	724.72	1243	6591330.95	7783.72
152	6591690.88	777819.44	516	6591650.42	777819.96	880	6591539.81	724.72	1244	6591330.95	7783.72
153	6591690.85	777819.45	517	6591653.29	777819.12	881	6591539.81	724.72	1245	6591330.95	7783.72
154	6591691.12	777818.19	518	6591653.29	777819.12	882	6591539.81	724.72	1246	6591330.95	7783.72
155	6591691.12	777818.19	519	6591653.29	777819.12	883	6591539.81	724.72	1247	6591330.95	7783.72
156	6591295.16	777802.65	520	6591627.23	777817.33	884	6591539.81	724.72	1248	6591330.95	7783.72
157	6591690.77	777807.07	521	6591739.81	777817.33	885	6591539.81	724.72	1249	6591330.95	7783.72
158	6591232.50	777807.07	522	6591627.11	777817.33	886	6591539.81	724.72	1250	6591330.95	7783.72
159	6591232.50	777809.55	523	6591751.08	777817.33	887	6591539.81	724.72	1251	6591330.95	7783.72
160	6591295.09	777702.23	524	6591645.07	777817.33	888	6591539.81	724.72	1252	6591330.95	7783.72
161	6591414.80	777805.16	525	6591626.51	777817.33	889	6591539.81	724.72	1253	6591330.95	7783.72
162	6591414.80	777805.16	526	6591627.23	777817.33	890	6591539.81	724.72	1254	6591330.95	7783.72
163	6591441.63	777807.21	527	6591625.71	777817.33	891	6591539.81	724.72	1255	6591330.95	7783.72
164	6591227.71	777813.45	528	6591445.58	777817.33	892	6591539.81	724.72	1256	6591330.95	7783.72
165	6591280.36	777812.04	529	6591616.72	777817.33	893	6591539.81	724.72	1257	6591330.95	7783.72
166	6591342.36	777805.94	530	6591767.13	777817.33	894	6591539.81	724.72	1258	6591330.95	7783.72
167	6591354.40	777988.67	531	6591610.63	777817.33	895	6591539.81	724.72	1259	6591330.95	7783.72
168	6591495.47	777809.09	532	6591617.94	777817.33	896	6591539.81	724.72	1260	6591330.95	7783.72
169	6591463.69	777803.95	533	6591777.95	777817.33	897	6591539.81	724.72	1261	6591330.95	7783.72
170	6591138.87	778150.54	534	6591778.54	777817.45	898	6591539.81	724.72	1262	6591330.95	7783.72